

A hi hlayiseni mati

Xitsonga

Ntlawa wa

2A



Friedah Ngomane



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, hl, n'w

Mpfumawulo wuntshwa

ch (Chavelelo, buracha, **chukucha**, xipinichi, **cheleta**, **chumajila**)

Rito ro titoloveta (mpfuxeto)

matsavu

Marito mo titoloveta (mantshwa)

phayiphi

nkoka

hinkwerhu

A hi hlajiseni mati

Xitsonga

Ntlawa wa 2A

ISBN: 978-1-77981-458-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Friedah Ngomane

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Maria Visagie

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

A hi hlayiseni mati



Friedah Ngomane

Chavelelo u tiva ku hlayisa mati.

Chavelelo u buracha meno. U tima phayiphi leswaku mati ya nga kali ya ha halaka.

Chavelelo u hlayisa mati.






Chavelelo u hlamba mavoko ya yena. U tima phayiphi loko a ha chukucha mavoko.

Chavelelo u hlayisa mati.

Chavelelo u pfulela mati yo hlamba. U hlamba hi mati yo ka ya nga talanga ngopfu.

Chavelelo u hlayisa mati.





“Xipinichi na matsavu man’wana swi lava mati,” ku vula Chavelelo.

Loko a heta ku hlamba, u teka mati yo hlamba hi wona a cheleta matsavu.

Chavelelo u hlayisa mati.

Chavelelo u basisa poto na pani. U tima phayiphi leswaku mati ya nga kali ya ha halaka.

Chavelelo u hlayisa mati.





Chavelelo u vona ku pfuta ka mati. U kombela hahani wa yena ku swi mangala.

I swilo swa kahle!

Chavelelo u hlayisa mati.

Chavelelo u ri hi fanele ku chumayila hungu
ra ku hlayisa mati.

U vula leswaku: “Mati i ya nkoka swinene.
Hinkwerhu hi fanele ku hlayisa mati. I swilo
leswi nga fanela!”





Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatiwo wa Nhlangano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo thariha
- Swi kulu eka mind!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo thariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlala na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlala na ku twisisa. Matsalwa yo hlala ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

